ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުތުތައް

ބީލަމުގެ ނަން: މ. އަތޮޅުގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ޑީސަލް ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ބީލަމުގެ ރިފަރެންސް: ITB/15/2024

އިޢުލާން ނަންބަރު: FSM-ADV/2024/19

އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 11 ފެބްރުއަރީ 2024

ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚް: 19 ފެބްރުއަރީ 2024

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު

ތާރީޚް: 11 ފެބްރުއަރީ 2024
ޓެންޑަރ ނަންބަރު: ITB/15/2024

1. މަސައްކަތުގެ ތައާރަފު

1.1 މި ބީލަމަކީ، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، މި އިޢުލާނުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ޑީސަލް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް/ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެކެވެ.

2. ބީލަން ހުށަހެޅުއްވިދާނެ ފަރާތްތައް

2.1 މި ބީލަން ހުށަހެޅުއްވިދާނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2014) ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގަމުންގެންދާ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

2.1.1 ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ ކުންފުނިތައް

2.1.2 ޕާޓްނަރޝިޕް ވިޔަފާރިތައް

2.1.3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް

2.1.4 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތިބޭ އެއްބަރާކަތް ވިޔާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް، ނުވަތަ މިފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ފަރާތަކަށް، މިބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ އެއްވެސް ހިއްސާދާރެއްވެސް މިބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުކުރެވޭނެއެވެ.

3. ބީލަން ހުށަހަޅާ އަގު

3.1 ބީލަން އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

4. ބީލާ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

4.1 ބީލަންވެރިން، ބީލާ އެކު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. މި ލިޔުންތައް ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.

4.1.1 ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ސޮއިކޮށް، އަދި ތައްގަނޑު ޖައްސަވާފައިވާ ބީލަން އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު

4.1.2 ބީލަން އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު މި ސެކްޝަނުގެ އެނެކްސް 2 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މި ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ބީލަމެއް ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.

4.1.3 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

4.1.4 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

4.1.5 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ/ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް

4.1.6 ހަ މަސް ހަމަނުވާ ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓް

4.1.7 އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ކޮޕީ

4.1.8 ބޯޓް އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއާއި، ބޯޓް އުފުލުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ (ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގެން ވާނެ)

4.1.9 ބޯޓް އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފޮޓޯއާއި، އެއްގަމުގައި ހަރާފައިވާ ބޯޓް ގުދަންކުރާ ތަނެއްނަމަ، އެތަނެއް ކުރެހުމާއި ފޮޓޯ، ބޯޓް ގުދަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ، އަދި އެތަނަކާއި ބަނދަރާއި ހުރި ދުރުމިން އެނގޭނެ ގޮތަށް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

4.1.10 ބޯޓް އުފުލާ އުޅަނދު ނުވަތަ ގުދަން ކުރާ ތަނަކީ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އުޅަނދެއް/ތަނެއް ނަމަ، ކުއްޔަށް ހިފާފައި ދޭ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

މިގޮތުން ކުއްޔަށް އެއް އުޅަނދެއް/ބޯޓެއް ދެ ފަހަރަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ދެފަރާތުގެވެސް ބީލަން ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

4.1.11 މި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ޗެކްލިސްޓެއް އެނެކްސް 1 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

5. ބީލަން ބަލައިނުގަތުން ނުވަތަ ބީލަން ބާޠިލުކުރުން

5.1 ފާއިތުވެދިޔަ 2 އަހަރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ބީލަމުގައި ކާމިޔާބުވެފައި، އެއްބަސްވުން ފުރިހަމަނުކުރާ، އެ ފަރާތަކުން އެދިގެން ނުވަތަ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މި ބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ.

5.2 އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އެއްބަސްވުން އުވާލާ ފަރާތްތައް ކަމުގައި (5.1 ގައި ދެންނެވިފައިވާ މައްސަލައިން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

5.3 މި އިޢުލާނު ތަކުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

5.4 އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ، އީމެއިލް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސް ފިޔަވައި އެހެން އީމެއިލް އެޑްރެސްއަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ނުވަތަ ކޮޕީ ކޮށްފައިވާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

5.5 ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ޖެހޭ ބީލަމެއް ނަމަ، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައްވެސް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

5.6 ބީލަން ހުށަހެޅުމުގައި ދެންނެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

6. ބީލަން ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

6.1 ބީލަން ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުންނެވެ.

6.2 އަދި ބީލަމުގެ ނަމާއި، ރިފަރެންސް ނަންބަރު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔުމުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

6.3 ބީލަމުގެ އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

6.4 ބީލަމުގައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ލިޔުއްވާފައި ހުށަހަޅަން ވާނީ ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

6.5 ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް ހުށަހެޅުއްވާނީ އެންމެ ބީލަމެކެވެ.

6.6 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، އަތޮޅުތަކަށް ތެޔޮ ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރުމަށް ގެންގުޅޭނެ ގޮތުގެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. (އެއީ ރ.ފުނަދޫއިން ނަގައިގެންކަން ނޫނީ އަތޮޅުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ގުދަންކުރާ ތަނަކުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ގެނިޔަރ ކުރުމުން އެތަނުން އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށް ރަށަށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރާގޮތަށް / މިގޮތުން ހިއްސާކުރާގޮތް މިހެން އެއް ގޮތެވެ.

- އަޅުގަނޑުގެ ރަށްރަށުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސްޓޮރޭޖުތަން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ބޭނުން ފުދި ކޯޓިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެ ގިނަވެގެން މުއްދަތަކީ 2 ދުވަހެވެ. މީގެ ކުރިއާއި ކުރެވޭ ފަރާތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ތަކެތީގެ 5 ދުވަސް ކުރިން ނޯޓިސްދީފައި/އަންގަން ވާނެއެވެ.

6.7 ދެގޮތަށް މީގެ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ގެންގުޅުމުގެ ގޮތުން، މީގެ އިތުރުއެކްސްޓްރާ މަރުހަލާގައި، އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ގެނިޔަރ ކުރައްވާގޮތަށް މީގެ ހުށަހެޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގަށް ބަލައިގެން އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ. މިއަދަދަކީ ހަމައެކަނި އިތުރުއެކްސްޓްރާގެ ބޭނުމަށް އިތުރު ކުރާ އަދަދެކެވެ. ބީލަން އެވޭގެ ކުރާ ފަރާތައި އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ ބީލަން ހުށަހެޅުއްވާ އަގެކެވެ.

މ އަތޮޅު	40 ލާރި

6.8 ހުށަހެޅުއްވާ އަގު ވާންވާނީ، ޑިލިވަރީ އަޅުގަނޑުގެ ރަށްރަށަށް ގެންގޮސްދިނުން ހިމެނޭ އަގު ކަމުގައެވެ.
(FREIGHT CHARGE)

6.9 މިބީލަމުގެ ދަށުން ފުރުޚަތުދެވޭ ތެލަކީ، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ގެންފައިވާ ތެޔޮ ކަމުގައި ވާން ވާނެއެވެ.

އެގޮތުން ފުރަތަމަ ސްޕްލަންޖަރެ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ގެނެސް ތެޔޮ ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. (އާގެ ފަހުން ރިޕޯޓުސް ކުރާގޮތަށް)

އަދި މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފަރާތުން، ފިއުލް ސަޕްލައިސް ފިހާރާ، އެހެން ފަރާތަކުން ތެޔޮ ނުގެންނާނެކަމުގެ އެއްބަސްވާން ވާނެއެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

6·10 ދިނުމުގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލާއި ގުޅިގެން، ކޮންމެ 3 މަހަކުން، މިއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގު މުރާޖަޢާކޮށް، ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ އަގަކަށް އެއްބަސްވުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

6·11 ބީލަން އޮފާ ކުރުމުގައި، އެއް ފަރާތަކަށް އޮފާ ކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިންނެވެ. މިގޮތުން ކަނޑައެޅުމުގައި އެފަރާތަކަށް ލިބޭ މާރކެޓްޝެއާއި، ތެލު އުފުލާ ބޯޓު ފަހަރު އަދި އެއްގޮތުގައި ތެލު ރައްކާކުރާ ތަންތަނުގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ބަލާނެއެވެ.

6·12 ޑީސަލް ސަޕްލައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކާއި، އެވްރެޖްކޮށް މަހަކަށް ބޭނުންވާނެ އަދަދު، މިސާލާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. (މަހެއްގެ މައްޗަށް ސަޕްލައި ކުރަން ޖެހޭ އަދަދު ލީޓަރ/ޓަނު ފަދަ އެކަށީގެންވާ ކަމުގައެވެ.)

6·13 ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު، އެއްބަސްވުން ހެދޭނީ، 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. ހުށަހެޅުމުގެ ފެންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު އިތުރު 1 އަހަރުދުވަހަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

6·14 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި، ކޮންމެ އަހަރަކު ނިމުމުން ޕާފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން ހަދައި، އެ އިވެލުއޭޝަނުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

6·15 ބީލަން އޮފާ ކުރުމުގައި، ބީލަމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަކުގެ (ތެލު އުފުލާ ބޯޓު ފަހަރާއި، އެހެނިހެން ތެލު ރައްކާ ކުރާ ތަންތަނުގެ ތަފްސީލު އަދި ދުވަސްވަރު) ސާބިތުކުރަން ބަލާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ އިތުރު މުއްދަތުތަކެއް ހޯދުމަށް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން އެދިފައިވަނީ، އެމުއްދަތުތަކުގެ ތެރެއިން އަވަހަކަށް ފުރުޞަތުދެއްވުން ޖެހޭނެއެވެ. މިފަދަ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރެއިން އިޢުތިރާޒު ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ބީލަމެއް ބާތިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

6·16 މިބީލަމުގެ ދަށުން ތެލު ސަޕްލައި ކުރައްވަން ޖެހޭނީ، އެރަށެއްގެ ފެނަކަ އިންސްޕެކްޝަން ޕާސްކޮށް ހަމައަށެވެ. މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރާއި، ލޯޑްކުރާ ހަރަދު ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތުން ދޭން ހަރަދު ކުރަންވާނެއެވެ.

(އިތުރު މަޢުލޫމާތު، މިއާއިއެކު އެޓޭޗް ކޮށްފައިވާ ޝީޓުގައި)

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv

6.17 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަނިއެއް އޮތް ފަރާތެއްކަމުގައި ވާނަމަ، ބީޑް އޮޕަން ކުރެވޭނީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް އިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ދަރަނި ހަލާސް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުން ފަހުގައެވެ.

6.18 އެއްބަސްވުން ހެދުމަށްފަހުވެސް، ވިސްތާރުކޮށްފައިވާ ޢަދަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަދަދެއް އުނިކޮށް ނުވަތަ ޢަދަދު އިތުރު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

6.19 ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑް ބީޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދެމިއޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ދެމިއޮންނަ އަގަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

6.20 ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ބީލަން ކާމިޔާބުވާ ފަރާތަށް އެވޯޑް ނޮޓިފިކޭޝަން ފޮނުވޭނެއެވެ.

7. ބީޑް ސެކިއުރިޓީ

7.1 ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު 10،000ރ (ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ) ގެ ބީޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

7.2 ބީޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތު ބީޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހަށް ދެމިއޮންނަންވާނެއެވެ.

7.3 ދިމާވާ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ، ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމަށްފަހު، އެވޯޑް ކުރެވުނު ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް އިންކާރުކުރާނަމަ، ބީޑް ސެކިއުރިޓީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ނަގާނެއެވެ.

7.4 ބީޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނާނީ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބޭންކެއް ނުވަތަ އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީއެއްގެ ލިޔުމެކެވެ.

7.5 ބީޑް ސެކިއުރިޓީގެ ފޯރމެޓް މި ސްޕެކް އެނެކްސް 3 ގައި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

7.6 އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމާއެކު، އޮރިޖިނަލް ބީޑް ސެކިއުރިޓީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv

8. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސުވާލު ކުރުން

8.1 މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާފަރާތްތަކުން 15 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގެ ކުރިން tenders@fsm.mv އަށް އީމެއިލްކުރައްވާ، ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވަން އެދެމެވެ. އީމެއިލްގައި ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތުތައް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

1. ބީލަމަށް ނަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް
2. ގުޅޭން ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް
3. ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރައްވާން ފަރާތް އަދި މަޤާމް
4. ބީލަމުގެ އިއުލާން ނަންބަރު ނުވަތަ ރިފަރެންސް އަދި ބީލަމުގެ ނަން

8.2 ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭގޮތެއް ނުވާނެއެވެ.

9. ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން

9.1 މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަކަށް ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ.

10. ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުން

10.1 ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާނީ، 19 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގެ ކުރިން bidsubmissions@fsm.mv އަށް މެއިލްގެ ޒަރީއާއިންނެވެ.

10.2 ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ދަންނަވާފައިވާ ސްޓޭންޑަޑު ފޯމު ހުށަނާޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

10.3 އީމެއިލް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސް ފިޔަވައި އެހެން އީމެއިލް އެޑްރެސްއަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ނުވަތަ ކޮޕީ ކޮށްފައިވާ ބީލަންތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv

11. އިވެލުއޭޝަން އަދި މާރކްސް ދިނުމުގައި ބެލޭނެ ކަންތައްތަކާއި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާރކްސްތައް

11.1 ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭނީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހެދޭ އިވެލުއޭޝަނަކުން ފަހުގައެވެ.

11.2 ފާއިތުވިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޚިދުމަތް ދެއްވުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެފް އެސް އެމްގެ ފަރާތުން އެކި ފަހަރުމަތިން ނޯޓިސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެފް.އެސް.އެމްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

11.3 އިވެލުއޭޝަންގައި ބެލޭނެ ކަންތައްތަކާއި މާރކްސް ދިނުމުގެ އުސޫލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގު	70% މާރކްސް (އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތަށް އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ލިބޭގޮތަށް)

ސްޓްރެންތާއި ކެޕޭސިޓީ (ޖުމްލަ 25% މާރކްސް)

	ފުނަދޫ އިން ޑެލިވަރ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް	އަތޮޅުން ޑެލިވަރ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް
ތެޔޮ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައް	10% މާރކްސް • 20،000 ލީޓަރުގެ ދަށުގެ އުޅަނދުތައް ނުހިމަނާ މަދުވެގެން 2 އުޅަނދު އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން 1 އުޅަނދަކީ ފުނަދޫއިން ތެޔޮ ނެގުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އުޅަނދަކަށް ވާން ވާނެއެވެ.*	

	• 2 އަހަރުދު އޮންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް 10% މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ	
އަހަރުދުވަހުގެ ޖުމުލަ ސަޕްލައިޗެއިން ކެޕޭސިޓީ	15% މާރކްސް • ޖުމުލަ ސަޕްލައިޗެއިން ކެޕޭސިޓީ އެންމެ ބޮޑު ފަރާތަށް އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ލިބޭގޮތަށް • މިގޮތަށް މާރކްސް ދިނުމުގައި އަހަރުދުވަހުގެ އެންމެ ބޮޑު ކެޕޭސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭނީ 300،000 ލީޓަރެވެ.	
އެއްގަމުގައި ބޮޑު ގުދަން ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ		10% މާރކްސް • ބޮޑު ރައްކާކުރާ ގުދަނާއި، ބަނދަރާއި ދެމެދު 300 ކިލޯމީޓަރު ދުރު ނޫންނަމަ، ފިއުލް ސަޕްލައިސްއިން ގުދަނާއި ހަމައަށް ބޮޑު ފުރިހަމަ ދޭނެއެވެ. 300 ކިލޯމީޓަރު ދުރުނަމަ، ގުދަނަށް ހުރި ދުރުމިން އެދުމުގެ އިންޑިކޭޓް ހަމަޖެހޭ ގޮތުން ބޭނުން، ބެލެން ކުރިއަށް ކަނޑައާ ފާހަގަކުރެވޭނެއެވެ.
ހަރަކާތްތެރިކަން ޕްރޮޑަކްޓް ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ		15% މާރކްސް • ހަރަކާތްތެރިކަން ބޮޑު ޕްރޮޑަކްޓް ކުރެއްވުމަށް މަދުވެގެން 2 އަހަރު އޮންނަންވާނެއެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

FSM
FUEL SUPPLIES MALDIVES

		• މިބައިގައި މާރކްސް ދެވޭނީ އެންމެ ގިނަ އުޅަނދު އޮންނަ ފަރާތަށް ގިނަ މާރކްސް ދީ އުސޫލުންނެވެ.

މިބައިގެ ޖުމުލަ މާރކްސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 25% މާރކްސްއެވެ.

އެފްއެސްއެމްގެ ކަސްޓަމަރެއް ނަމަ	5% މާރކްސް • މިބައިގައި މާރކްސް ދެވޭނީ އެފްއެސްއެމްގެ ކަސްޓަމަރެއްގެ ގޮތުގައި، ގުދުރުކަނި ފާއިތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ވިޔަފާރި ކުރަމުންއައި ފަރާތަކަށްވުން. • ފާއިތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓް މައްސަލައެއް ނުޖެހި، ރަނގަޅު ޕޭމަންޓް ހިސްޓްރީއެއް އޮތް ފަރާތަކަށްވުން

- ކ.ފުނަދޫއިން ތެލު ނެގުމަށް އުޅަނދުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް މިސާލަކަށް އެކު ކްލާސް 3 ގެ ގޮތުގައި އެޕްރޫވަލް ލިބިފައިވާނެއެވެ.
- ތެލު ރައްކާކުރާ ގުދަނާއި، ބަނދަރާއި ދެމެދު 300 ކިލޯމީޓަރު ދުރު ނޫންނަމަ، ފިއުލް ސަޕްލައިސްއިން ގުދަނާއި ހަމައަށް ތެލު ޑެލިވަރީކުރާނެއެވެ. 300 ކިލޯމީޓަރު ދުރުނަމަ، ގުދަނަށް ގޮސް ތެލު އުފުލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ، ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފަރާތުންނެވެ.
- ތެލު ރައްކާކުރާ ގުދަނުގެ ފައިޕްލައިންއަކީ "2 އަށް ވުރެ ކުޑަ ފައިޕްލައިނެއްކަން ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

12. މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ސުވާލު ހުށަހެޅުން

12·1 މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ސުވާލު ފޮނުއްވުން ޖަވާބު އެދެވޭނެއެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: tenders@fsm·mv

12·2 ސުވާލު ފޮނުއްވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 15 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 04·00 އެވެ.

އެނެކްސް 1

ބިޑާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔުއްތަކާއި ޗެކްލިސްޓް

ބިޑުގައި ތިރީގައިވާ ލިޔުއްތައް އަދި ލިޔުންތަކެއް/ތަކެތި މަދު، ނުވަތަ ނެތް ނަމަ ބިޑް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.		
ނަންބަރު	ލިޔުއްތަކުގެ ތަފްސީލު	ހުށަހެޅި/ހުށަނާޅާ
.1	ޗެކް ލިސްޓް (އެނެކްސް 1)	
.2	ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ބިޑްފޯމާ އަދި ހުށަހަޅާ ފޯމު (އެނެކްސް 2)	
.3	ބިޑް ސެކިއުރިޓީ (އެނެކްސް 4 ގައި)	
.4	ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ	
.5	މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ/ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް	
.6	ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް (6 މަސް ހަމަނުވާ)	
.7	ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓް (އޮޕްޝަނަލް)	
.8	ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ	
.9	ތެޔޮ އުފުލުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ	
.10	ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް	
.11	ކަނޑުއުޅަނދުފަހަރާއި، އެއްގަމުގައި ހަދާފައިވާ ތެޔޮ ގުދަންތަކާ ތަޅުއްސަރަ، އެތެރެއް ކުރެވުމާއި ޗާޓް	
.12	ތެޔޮ ގުދަން ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ	
.13	އޮފީހާއި ބަނދަރާއި ހުރި ދުރުމިން އެނގޭނެ ފަދަ ލިޔުމެއް	
.14	ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދު ނުވަތަ ގުދަން ކުރާ ތަނަކީ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އުޅަނދެއް/ތަނެއް ނަމަ، ކުއްޔަށް	
ބިޑަށް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުއްތައް ނުވަތަ ލިޔުންތަކެއް މަދު ނަމަ، މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.		
.15	ގުދަންގައި ތެޔޮ ރައްކާ ކުރާ ކަޕޭސިޓީ އެނގޭނެ ލިޔުމެއް (ތެޔޮ ގުދަން ކުރުމުގެ ހުއްދައިން އެނގެން	
.16	ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުގައި އުފުލޭ ކަޕޭސިޓީ އެނގޭނެ ލިޔުމެއް	
ބިޑަށް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައި މިވާ އިޤްރާރާއި އެއްބަސްވުން ބިޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާފަރާތަށް ބިޑަށް ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޖުރާއާތު ފިއުލް ސަޕްލައިސް		
.17	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރި މި ލިސްޓްގައިވާ ތަރުތީބުން، ތަރުތީބު ކުރެވިފައި	
.18	ޕޭޖް ނަންބަރު ޖަހާފައި	
.19	ބިޑުގެ ގަނޑުތައް ހުރި ވަކި ނުވާނޭހެން، ބައިންޑް ނުވަތަ ހިރަސް ކުރެވިފައި	

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

ISLANDS SELECTED TO START C2C DELIVERIES

#	Atoll	Island	Daily Consumption	Monthly Consumption	Year 2020 Storage	#Trips per Month	Distance (ft) Shore to Tank
1	M	Dhiggaru	1,209	37,479	30,500	2.00	1,000
2	M	Kolhufushi	1,020	31,620	85,917	1.00	2,650
3	M	Maduvvaree	457	14,167	9,800	2.00	300
4	M	Mulah	1,599	49,569	25,000	2.00	700
5	M	Mulee	1,866	57,846	22,000	3.00	500
6	M	Naalaafushi	540	16,740	30,000	1.00	1,290
7	M	Raiymandhoo	288	8,928	5,000	1.79	500
8	M	Veyvah	401	12,431	7,500	2.00	980

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv

އެނެކްސް 2

ބީލަން އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު

1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:	
1.1 ނަން:	
1.2 އެޑްރެސް:	
1.3 އީމެއިލް އެޑްރެސް:	
1.4 ފޯނު ނަންބަރު:	
2. ހުށަހަޅާ ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު:	
2.1 ބީލަމުގެ ނަން:	
2.2 އިޢުލާން އަދި ރިފަރެންސް ނަންބަރު:	
3. އަގުތައް	ހުށަހަޅުއްވާ އަގު (ޖީއެސްޓީ ނުލާ)
3.1 ހ އަގުތައް	
4. ޗެކްލިސްޓް ބީލަން ހުށަހަޅާ ގޮތް :	(✓ ނުވަތަ × ފާހަގަ ޖައްސަވާ)
4.1 ހ. ފުރަދުއިން ނަގައިގެން	☐
4.2 ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުން އަތޮޅުތެރޭގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ޓެންޑަރ އެފް.އެސް.އެމް އިން ޗެކްޕަރ ކޮށްދިނުމުން އަތޮޅުތެރެއިން ޗެކްޕަރުކުރާ ގޮތަށް	☐
4.3 މިހާރުވެސް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގައި ރަޖިސްޓަރުވެފައިވާ ކަސްޓަމަރެއް	☐
4.4 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް 1 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ ދަރަނިއެއް ނެތް	☐

5. އެޖެންޓުފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ވެރިފަރާތުގެ ނަން	ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު / ނަން	އެޖެންޓުގެ ކާޑްސިޓީ (ތާރީޚު)

އެޖެންޓުފަރާތުގެ ޖޮއިވަ ކާޑްސިޓީ:...................................... ތާރީޚު
މިބައި ފުރިހަމަ ކުރައްވާނީ، ހަމައެކަނި ފުނަދުއިން ނަގައިގެން އަތޮޅުތެރެއަށް ޗެކްޕަރ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

އެއްގަމުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބެންކު ގެދަރުކާރާ ތަންތަނުގެ ޖޮއިވަ ކާޑްސިޓީ: .... ތާރީޚު
އެއްގަމުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބެންކު ގެދަރުކާރީ ރަށުން އެހެން ރަށްރަށަށް ޗެކްޕަރ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އެޖެންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަން	ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު / ނަން	އުޅަނދުގެ ކެޕޭސިޓީ (ލީޓަރުން)

އުޅަނދުފަހަރުގެ ޖުމުލަ ކެޕޭސިޓީ: .... ލީޓަރުން

މިބައި ފުރިހަމަ ކުރައްވާނީ، ހަމައެކަނި އަރުވުމުގެގޮތުގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ބޯޓުކަނޑު އުފެއްސުމެއްގެން ގެނިޔަރު ކޮންޓިނިއުން އަރުވުމުގެއަށް ގެނިޔަރުކާ ފަރާތްތަކަށްކަމުންނެވެ.

6. އިޤުރާރު

6.1 މި ބިޑާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ސައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި އިޤުރާރުވަމެވެ.

6.2 މި ބިޑަށް ކަނޑައެޅިގެންވާ ދުވަހާއި މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުމަށްފަހު، ހަމަގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

6.3 އުޅަނދު/އުޅަނދުފަހަރުގެ ވެރިޔަކީ އެފް.އެސް.އެމްގެ އެމްޕްލޮއީ މުވައްޒަފުންގެ *އާއިލީބޭފުޅުން (މަންމަ، ބައްޕަ، މާމަ، ކާފަ، އަނބި މީހާ، ފިރި މީހާ، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ، އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ) ގެ ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

6.4 މި ބިޑަށް ހުށަހަޅާތާ 60 ދުވަސް ހަމަވަންދެން އަގުގެ ޤަބޫލުކުރުމަކީ، ބިޑާ އެއްގޮތަށް ޙަވާލުކުރުމަށް އުޅަނދު/އުޅަނދުފަހަރުން އެއްބަސްވަމެވެ.

6.5 މި ބިޑަށް ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ، ބިޑާގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ހަވާލުކުރުމަށް އުޅަނދު/އުޅަނދުފަހަރުން އެއްބަސްވަމެވެ.

6.6 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސްލަހަތު ފުރުއްސާރަކުރުމެއް ނުކުރާ ކަމަށް އުޅަނދު/އުޅަނދުފަހަރުން އިޤުރާރު ވަމެވެ.

7. ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތް

ސޮއި: ނަން: މަޤާމު: ތާރީޚު:	ފިރމާއެއް ނަމަ ފިރމާގެ ސިއްކަ ޖަހަންވާނެ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަންވާނެ

ށ. ފުނަދޫއިން ޓެންޑަރކުރުމަށް އަންނަ އުޅަނދު ފަހަރުތަށް ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް.

1. ށ. ފުނަދޫއިން ޓެންޑަރކުރުމަށް އަންނަ އުޅަނދަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R-6 ކަނޑުގައި ދުއްވާ ޕާސެންޖަރ އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ (އ) ގައި ބުނާ އުފުލާ އުޅަނދު ފަހަރުކަން އެނގޭގައި ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޯޑު 08 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އުޅަނދު ފަހަރުތަކަށް އެކަށީގެންވެ. އަދި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު އުޅަދުނުގެ ދެފަރާތުގައި ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

2. ށ. ފުނަދޫއިން ޓެންޑަރ ބަރުލުކުރުމަށް އަންނަ އުޅަނދަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-229 ކަނޑުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ގަވާއިދު ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސެޓްފިކެޓްތައް ބަރުލުކުރަން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވާންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުންނަންޖެހޭ ސެޓްފިކެޓްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

- ސެޓްފިކެޓް އޮފް ސީ ވޯރދިނަސް ނަމްބަރ
- ނެޝަނަލް އޯއިލް ޕޮލިއުޝަން ސެޓްފިކެޓް ނަމްބަރ
- ބަރުމަރުކާއި ބޯޓް ސެޓްފިކެޓް ނަމްބަރ

3. ށ. ފުނަދޫއިން ޓެންޑަރކުރުމަށް އަންނަ އުޅަނދަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-229 ކަނޑުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ގަވާއިދު ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ވާންވާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތީގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީން ގެ ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-229 ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ކޮށްގެ ގޮތުގައި ޖެހޭގެ ޖާލިބު އުފުލަން (ހ) (ށ) ގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ހުރި އުޅަދުކަށް ވާންވާނެއެވެ.

- މިގޮތުގެ މަތީގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީން ގެ ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-229 ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ކޮށްގެ ގޮތުގައި ޖެހޭގެ ޖާލިބު އުފުލަން (ހ) ބުނެފައިވާގޮތަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ ނަމަވެސް އަލުގައި ބާރުވެރިކަން އޮޅުވާލިޔަސް ކަރާ އުޅަނދު ފަހަރުގައި 10000 (ދިހަ ހާސް) ލީޓަރުގެ ތެލުގެ ދަށަށް ގޮތުގެ ޖެހޭގެ ޖާލިބު އުފުލަންވާނީ ، ލޯކަލް ނަމަވަސް ފައިބަރުން ބަދަލުވާ އުޅަދުފަހަރު ޓެކުލަ އެވިޔެން ބާވަތްތަކަށް ބަދަލުވާ އުޅަނދު ފަހަރުގައެވެ.
- މިނިގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީގެ ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-229 ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ކޮށްގެ ގޮތުގައި ޖެހޭގެ ޖާލިބު އުފުލަން (ށ) ލޯކަލް ނަމަވަސް ފައިބަރުން ބަދަލުވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ، 10000 ލީޓަރު ފަރުން މަދުން ޖެހޭގެ ޖާލިބުތައް ކޮށްގެ ގޮތުގައި އުފުލަންވާނީ ، ޕާސެންޖަރުގައި ނަމަވަސް މައްދަރުކަން ބަދަލުވާ ބާރުލައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް ގަވާއިދުގައި ޕާރާ އަށް ބަލާ ބަރުކުރެވޭނެ ކަމުގައި ބޮޑު ވިނަމަވެސް، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އިތުރުން ، ޕާރާ އަށް ބަރު ކުރުމުގައި ދިނަ ފަހުމް ބަލައި ހުރަށްޓެވި ، ފުނަދޫއިން ޕާރާއަށް ޓެންޑަރކުރާ ނުދެވޭނެއެވެ.

4. ފުނަދޫއިން ޓެންޑަރކުރަން ގެންދާ އެތެރެފަރާތުގެ ޓެކުއިން ލޯކަލް އަދި ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަރުތަކާއި ގުޅޭ.

- މިނިސްޓްރީން ގަވާއިދުގައި ނަންބަރު 2015/R-229 ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ޕާރާ އަށް ޓެންޑަރކުރެވިދާނެ ގޮތަށް ތިބި ނަމަވެސް ށ.ފުނަދޫ އިން ޕާރާއަށް ބަރު ބަރުކުރާނެ ކަމާބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. އަދި ފުނަދޫ އިން ޓެންޑަރކުރާނީ އެންމެ މަދު އަދަދަކީ 2000 ލީޓަރެވެ.

- 05 ފެބްރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ފުނަދޫއިން ތެލުބަރުކުރަނީ ބޭރުކޮށްފައިވާ ދެމުންގެންދާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ފަޅުތެރޭ އަދި ފައިބަރުން ބަދަލުވި ހުރިހާ އުޅަނދުފަހަރުތަކާއި ތެލުބަރުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ، މިނިސްޓްރީގެ ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-229 ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭހިރި އުޅަނދު ފަހަރުގެ ތެރެއިން، މިފަދަ ބޭރު ބަދަލުއަށްދިޔުން ގެންދާ އުޅަނދުފަހަރު 31 ޖަނަވަރީ2019 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން ބޭރު ބަދަލުކުރެވޭނެ، މިނިސްޓްރީން ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-229 ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދު ކުޑަގައި ބޭނުމާއި 10000 ރުފިޔާއަށް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.

- ފުނަދޫއިން ޖެހިލުމު ބަދަލުވާ އުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ ބޭރުއިން 30 ޖޫން 2019 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން ފަޅުތެރޭ އަދި ފައިބަރުން ހުރި އެއްވެސް އުޅަނދަކަށް ޖެހިލުމު ބަދަލެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

5. ފުނަދޫއިން ބޭރުބަދަލުކުރެވެން ގެންދާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ބޭރުއިން އުޅަނދުގެ ބޯޓުގެ ބޭރުއަށް ހުރި ވަށްޓައިގެން ބޭރުބަދަލުކުރާއި ގޮތް.

- ފުނަދޫއިން ބޭރުބަދަލުކުރުމުގެ ހުށަހެޅުމުގައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ބޭރުއިން އުޅަނދުގެ ބޯޓުގެ ބޭރުއަށް ހުރި ވަށްޓައިގެން ބޭރުބަދަލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެއްބޯޓުގެ އަސްލުބޯޓުތަކަށް ގެއް ގޮތަށް ޖަހައިލުމައިން އެދުމަށްޖަހައި 31 ޖަނަވަރީ 2019 ދުވަހުގެ ހަމައަށް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ.

- ޖެހިލުމު ބަދަލުކުރުމުގައި ބޯޓުގެ ފުރުން ފަހައިގެން ހުއްޓައިން ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަ އުޅަނދު ފަހަރުތަކަށް އެކަށީގެ. މިގޮތަށްވެސް ބޭރުބަދަލުކުރުމަށް ހަމައެކަނި މައުލޫމާތު ބަލައިގެން ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރު ދޫކޮށެވެ.

6. ފުނަދޫ އިން ބޭރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ހެދުމުގެ ސަރަޙައްދުގައި ފުނަދޫއަށް ބޭރުބަދަލުކުރާ ގޮތަށް އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ ހެދުމުގައި ހުރި މުއްދަތު.

ފުނަދޫ ބާރުނަލްގެ މުއްދަތު			
ފުނަދޫއިން ބޭރު ޖެހިވަރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ހެދުމުގެ މިންވަރު	ޖޫނިއަރ	އިސާ ބޭބީ	3 އިންޗި، މާލް ކުއިލް ކަފްލިން
	ޕްރޮފެއިލް	އިސާ ބޭބީ	3 އިންޗި، ފޮލްޑް ކުއިލް ކަފްލިން
	ޖޫނިއަރ	އައްޑާ ބޭބީ	3 އިންޗި ، ފޮލްޑް ކުއިލް ކަފްލިން / 6 އިންޗި ފުލާންޖް ކަފްލިން
	ޕްރޮފެއިލް	އައްޑާ ބޭބީ	4 އިންޗި، ފޮލްޑް ކުއިލް ކަފްލިން

7. ފުނަދޫ އިން ބޭރުބަދަލުކުރުމުގައި އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތައް އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް.

- ފުނަދޫ ފަޅުތެރެއަށް ވަންނަނަމަވެސް ދިނުމުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރުން
- ފުނަދޫ ފަޅުތެރެއަށް ވަންނަނަމަވެސް މަޖިލީ ފުށުފަތަ އެއްވެސް އިލެކްޓްރިކް އާލާތް ބޭނުންކުރުމެއް ނުވާނެއެވެ.
- ބާޖު ނުވަތަ ދޯނި ރަގަޅަށް ހަރުދަނާ ކަރުދާސްތަކުން އިންޖީން ނިވާކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
- ފަޅުތެރޭގައި ޕެޓްރޯލް ސްޓޯވް ސްޓޯވް ، ބޮއިލަރު، ހީޓަރު އަދި ބޭނުން ނުކުރާނެއެވެ.
- ފުނަދޫ ފަޅުތެރެއަށް ވަންނަނަމަވެސް އުޅަނދުގެ ބޯޓުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް އަލިފާން ނުވަތަ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމެއް ކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ.
- ރަށުތެރެއަށް އަރަންވާނީ ހަމައެކަނި އުޅަނދުގެ މާލިމީ ކަންތަކަށެވެ.
- ބޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ހިލް، ބޯޓު ލޯނުލިބުން ނިމުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނުގައި ހަރުކުރަމަށްވާނެއެވެ.
- ފުނަދޫ ފަޅުތެރެއަށް ދިޔަ، ކުނި އަދި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނިބޭހިފައިވާ ތަކެތި އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

އެނެކްސް 4

Bid security must be in the letter head of the issuing agency. No alterations to this format shall be permitted and no substitutions shall be accepted.

BID SECURITY

(Unconditional)

[Issuing Agency's Name, and Address of Issuing Branch or Office]

Beneficiary: Fuel Supplies Maldives Pvt. Ltd., FSM Building, 4th Floor, Boduthakurufaanu Magu, Male', 20026, Republic of Maldives

Date: ----------------------------------

BID SECURITY No.: ---

We have been informed that **[Name of the Bidder/Company]** is submitting the bid in reference to Tender Ref: ITB/15/2024 dated on **(date)** for supplying diesel to Fenaka Powerhouse (M Atoll), (Company Registration Number C358/2000)

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Invitation to Bid and Bidders Instructions, a Bid Security is required.

At the request of the Bidder, we **[Name of Issuing Agency]** hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of **[Insert amount in words and in figures] [MVR 10,000]** , upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Bidder is in breach of its obligation(s) under the condition of the bidders instructions and contract, without your needing to prove or to show grounds for your demand or the sum specified therein.

This Bid Security shall expire no later than **[date]** and any demand for payment under it must be received by us at this office on or before that date.

Signature of Issuing Agency

Designation:

Date: